

K32/15

166

7/17

PP. 1-3

00-15

indend

R.G.H. Katametsi.

LINOKANA, Marico
10-11-38. District,

b

Hurutshe (Zeerust)
recent history, and
The Native Commissioner, Shepstone
Z E E R U S T.

Erlis e kane ele mo dipaken tsa bo 1820
genoe 1830, Bakona ba bolaea kgosi ea bone Motsoasele.
Yana he rare-mogolo Katametsi ea bo e ne ele kgosana ea
ntlha tlase ele ntona ea kgosi Motsoasele. Gomme he erile
fa ba sena go bolaea mogoloe, ke gona yana Katametsi ka
kgakololo ea ba bo-mogolo ka le ene Bakona ba ne ba rata
go mmolaea, a tlogela bantlhanka ba gagoe le maruo a gagoe,
a tshabela mono Lehurutshe go kgosi Moiloa-a-Sebogodi ka
ene Moiloa a le setlogolo sa Bakona. Mme eare gobo
Katametsi e ne ele mogale oa marumo a feta a tsoa motlhaba-
nedi oa boikanyo oa ga kgosi Moiloa, ka gonno le ene Moiloa
a ne a tlhoiloe ke bo-mogoloe bo-kgosi Lentsoe le Motladiile
baroa kgosi Sebogodi l. Yana he, Moiloa a bona bogosi ya
Bahurutshe ka go tlhabeloa ke bo-rre Katametsi Ratsike l.
Tau-a-Montshioa le makgotla a bone yalo morena Moiloa a ba
ikanya le go ba tlotla a ba naea ditsha tsa mono gae le tsa
masimo a le gompieone rona bana ba bana ba bone re sa ntseñ
re tshela ka tsone e ne ele kgosi e ratañ batho, ba e rata.

Katametsi a tsala Lesone le Handerck, ea
nna batlhabanedi ba morena Ikalafeñ-a-Sebogodi. Eri e ka
ne ele mo ñoageñ oa 1880. Re-mogolo Lesone le rre Handreck
ba bolodioa ntoa ke morena Ikalafeñ S. Moiloa, go ea go
thusa mogoagoadi oa goe Montshioa-a-Taoana kgosi ea
Baroloñ bo-Ratshidi, ka a ne a loa le bo-Rapulane bo-
mogoloe. Mme ka morena Ikalafeñ a ne a tsere mohumagadi
Sedidi moroadi'a Montshioane, yana he, morena Montshioa a
laletsa morena Ikalafeñ go mo thusa, a dira yalo, a bolotsa
mephato go mo ea thuso. Re-mogolo Lesone ka e ne ele
selekane sa ga Mosimanegape Moiloa, re-mogolo Lesone a ea
soela ko ntoeñ eo ea Rapulane koa Lotlhakeñ le yana pupu
ea gagoe e sa le koo. Rona bana ba gagoe ga rea boeloa ke
sepe. Rre Hendreck Katametsi e ne ele mogale oa marumo
moo nakon eo. Morena Ikalafeñ o ne a roñoa go tlhabanelo
Montshioa Taoana le Mankuroane kgosi ea Batlhapiñ, a ba
a huloa mo ntoeñ tseo mme a se ka a soa a folia a ba a tla
gae.

5. (66)

K32/17

Gape e ntse ele mo kampanoñ fa Morena Ikalafeñ le Gopane Rre Hendreck a gakolola Morena oa gagoe Ikalafeñ gore ka gobo a bona fa kgan ea bone e se kake ea fela, ebile batho ba Morena Gopane ba setse ba tlaakile batho ba Morena Ikalafeñ, a gakolola gore a Morena a ea Tshoane(Pretoria) go kopa tshireletso koa Pusoñ, yana morena a batla eo ka eañ. Magosana le banna ba Lekgotla ba pota(ba dikadika)(ba ikgogona) botlhe, ga ikemissa rre Hendreck Katametsi a tlhoka mopati ba tshaba botlhe rre a tsamaea a le esi ka pitsi ea gagoe le ditshenyegelo tsa gagoe, a ea a tsena ka Morena Tapose-a-Morena Maseloane, a tsoa foo a ea go Morena Mokgatle-a-Mmakgoñoana. Morena eo, a mofa mopati eo o leñ Mosupa-tsela, a goroga Tshoane a kopana le Ba-Mmuso go le Generale(General) Shepstone ntona ea ga Queen Victoria, a fitlhela dikgetsi di le dintsí tse di morakileñ. Generale (General) Shepstone le Lekgotla la Pretoria ba mo amogela, ka tlötlo le go mofa tsotlhe tseo a neñ a di tlhoka, ka nako eotlhe eo o neñ a nnetse Lekgotla ka eona, ka a ne a nna kgoedi(3) tse tharo a tlameloa sentle thata le pitsi ea gagoe, go tsamaea nako ea gagoe e fitlha. Morago ga kgoedi tseo a bidioa ke Lekgotla le legolo , a bodioa lesika loa ga Morena Sebogodi Ra-Moiloa le kafa Bo-Gopane le Ikalafeñ ba tsetsoeñ kateñ, le kafa monnamogolo Moiloa a ba a betseñ lefa kateñ. A bolela, a arabela tsotlhe, ka e ne ele moitse le mäikanñoa oa lekgotla, a fetsa tsotlhe ka matlametlo. Morago he, Generale(General) Shepstone a mo laela ka molomo, a ba a monaea lokoalo loa katlholo. Ka molomo a mo laela yana: Ere fa u fitlha u ree Morena oa gago u re Puso eare mo babediñ bao, ka re utloa ka uena fa ele bana ba kgosi Sebogodi, e moñoe e le e mogolo, e moñoe e le e mmotlana, yalo ke gona eo u tla fitlhelañ a ntshitse e moñoe ntho pele, a e nne moña molato , a tsue mo gae mme a se ka ~~a Kaelua Kgadonyana e na~~ latlhaoile motsoedi mo fatseñ ya ga Morena Moiloa. Lokoalo lo lo noe loa romeloa Mr. K. Snyman eo e neñ ele Molodi(Native Commissioner)mo nakon eo.

Yana he Morena Ikalafeñ a feta a luela rre Hendreck Katametsi ka lefatshe ya Maramaga mo kgaolong ea Linokana le yana. Mo pusoñ ea Morena Koobusitse Israel S. Moiloa, nna Lehuti Phillip H. Katametsi, ka tlhaloaloe ke Lekgotla ya Morena go nna Mokoaledi le Mofetoledi oa dipuo. Morago puso ea nthomela go dira le Captain Pringle le Colonel Ch. Levy mono le koa Zeerust. Ke tlhabane thata mono ke le moikanyehi oa Morena le Mmuso. Morena Mosine Israel Moiloa, a ~~akabel~~ lefatshe ya Mma-Kedibonye, ke le tseetsoe ke mosadi oa Mosine nkgonne Rahube C. Katametsi mo pusoñ ea Motshegeletsi Ramokhutshoane Moiloa le Seiso Moiloa Ka ele marena a lehufa a ilan batho, ba phatlala-ditse batho mo makgotlen a bone, babedi ba ba sa ntlhoetse lefela le yana.

9 DEC 1938

37

s (166)

K 32/17

Mo pusoñ ea Morena Pogisho A. Moiloa, ka romeloa go thusa mo tlhabanoñ koa Moseya, ke le Mokoaledi le Mofetoledi oa puo, Fa re boea ra fitlhela morena oa rona Abraham Moiloa a sule, ka goroga ka masoabi ka seo morena oame eo e neñ ele mogale matlametlo, matsetseleko, morati ~~omorafe~~ oa gagoe. Eo lefofa le enke di sa nonofañ go mo reta le go mmoka, ke ~~xix~~ setse fano khutsahaloñ le botsofe yaka.

Morena tshela ka bolele tshireletsoñ
ea Legodimo.

Motlhanka oa bonatla le tshisimogo,
Oa gago.

P. Lehuti H. Katametsi.

end s 166

SRM/.